



# Rata wa geno

Sepedi

Pitsi Ragoasha



# Rata wa geno

E ngwadilwe ke Pitsi Ragoasha  
Moswantši HeidelDedekind



## **MAELE GO BARUTIŠI LE BATSWADI**

1. Kanegelo kopana ye e loketše bana ba mengwaga ye **7** go fihla go ye **9**.
2. Kanegelo kopana ye e na le mantšu a **1 348**. Dira dikaratana tša mantšu, ka mantšu ao a kgethilwego o šomiša dimpapiri tša kgale goba mapokisana a kgale.
3. Dira gore bana ba bale dikaratana tša mantšu ao ka go hlaboša.
1. Šetša mantšu ao ngwana a ka a balago ka motsotso o tee. Šomiša seelanako mo sellathekeng sa gago go ela nako yeo. Beakanya o lekole ka beke ka beke ge eba mantšu ao ngwana a a balago ka motsotso o tee a oketsegan.
2. Kgopela ngwana go go balela temana gomme o botšiše ngwana go re kanegelo kopana yeo e bolela ka eng.
3. Šomiša boteng bja kanegelo kopana go botšiše dipotšišo ka seo se diregago ka gare ga kanegelo kopana yeo.

Nakedi e be ele ngwana a  
nnoši wa Kamela le Meladi.



Batswadi ba Nakedi ba be ba humile  
gomme le yena ba sa mo hlokiše selo.

Tatago Nakedi yena o be a lokile kudu  
e bile a rata batho, a sa timane.

Ge ele mmago Nakedi yena o be a na  
le ditshele, a timana e bile a sa kwane  
le motho.

Nakedi yena o be a timana go swana  
le mmagwe e bile a theeletša yena go  
feta tatagwe.

Bana ba ba ntši ba be ba sepela  
ka maoto go ya sekolong.





Nakedi yena o be a sepela ka paesekela  
ye mpsha ya mabaibai.

A dula a kgantšhetša bana ba bangwe  
ka yona goba ka sellathekeng ya go tura  
ya sebjalebjale.

Ge a le sekolong goba a le gae o be a  
dula a šetšwe ke sehlophana sa bana  
ka morago.

Bona ba be ba nyaka go bona dimaka  
tšeо a di dirago ka paesekela goba ka  
sellatekeng.

E feela go be go se na ngwana yo a ka  
kgwathago dilo tša gagwe.

Ka mehla Nakedi o be a kgantšha  
dibapadišwa tše diswa tšeо a bego  
a e tla le tšona sekolong.



O be a kgahlwa ke ge bana ba bangwe ba  
mo kgopela gomme a ba ganetša.

Ka nako o be a ba botša gore a ka se ba  
fe tšona ka gore le bona ba ka se tsoge ba  
mo diretše selo.

Mmagwe le yena o be a mmotša gore a se  
ba fe ka gore ba tla mo senyetša.

A re yena ga a na tšhelete ya go rekela  
bana ka moka ba Lekhureng dibapadišwa.

Ke gantši mmaNakedi a latelela bašimane  
ka magaeng a re ba swere dilo tša Nakedi  
ka kgang.


Sekolong le gona barutiši ba be ba  
tseba gore mmaNakedi ke motho wa  
mohuta mang.

Le bona ba be ba tšhaba go mo kgala ka  
ge ba tseba gore o tla ya a botša mmagwe.

Ge morutiši a ka mo kgala yena o be a fihla  
gae a botša mmagwe gore morutiši o mo  
šetše morago.

Mmanakedi yena o be a sa tšwafe go  
latelela morutiši ka sekolong le ge tatago  
Nakedi a be a phela a mo kgalela taba yeo.





Nakedi o ile a ya a botša mmagwe gore  
ga a sa nyaka go rutwa ke mmaSekepe  
ka gore o mo hloile.

MmaNakedi o ile a latelela mmaSekepe  
gomme a fihla a mo roga pele ga bana.

A mmotša gore o na le mona wa ge  
Nakedi a na le sellathekeng sa go phala  
sa gagwe le gore a tlogele go gatakela  
ditokelo tša gagwe.

MmaSekepe o ile a mmiletša hlogo ya  
sekolo gomme yena a mmiletša ka ofising  
ya gagwe a mo kgalema ka bogale.

Ka letšatši le lengwe Nakedi ge a le tseleng  
a bona nogana ye botsana kgauswi ga  
tsela a e topa ka seatla.



Yena o be a sa gopole gore e a loma le  
gore mpholo wa yona o swana le wa  
noga ye kgolo.

Nogana yona e ile ya mo loma seatla  
gomme ge a ekwa bohloko a e lahla fase.

Mokete le Mapudi ba be ba mo šetše  
morago gomme ba mo hweditše a lla a  
thinthia letsogo.

Mapudi o ile a akgofa a tlema letsogo  
la Nakedi ka lepanta gore mpholo o se  
kitime le mmele.

Baile ge ba bona a felelwa ke maatla  
ba leka go mo direla moyā ka dibuka le  
mašaša a mehlare.



Ka morago ga nakwana o ile a idibala  
gomme ba bona bokaone e le go founela  
ampulentshe.

Mapudi o lekile go founa ka ya gagwe  
efeeda a palelwa ka ge e be e se na moyo.

O ile a ba a leka go šomiša founu ya Nakedi  
gomme a hwetša gore e tswaletšwe.

Go be go se na yo a tsebago gore e bulwa  
bjang ka ge Nakedi a be a gana ba e swara.

Bana ka moka bao ba bego ba sepela ka  
tsela yeo ba ile ba kgobokana fao.



Ba bangwe ba bona ba be ba itshegela  
ba re Nakedi o swinegile ka gore nkabe e  
le bona o be a ka se ba thuše.

Mapudi yena ga se a ba theeletša gomme  
a no kitimela lebenkeleng la kgauswi go  
kgopela thušo.

Ka mahlatse mong wa lebenkele a kcona  
go founela ampulentshe.

Yona e ile ya tla ka potlako gomme a  
rwalelwā bookelong bja Mankweng.

Beke ya mathomo Nakedi o e feditše ka moka a le ka phaphošeng ya balwetši ba go lwalakudu.

Nakedi o rile go tšwa ka ICU a fetša gape dibeke tše tharo a sa leka bookelong.

Tatagwe o ile a mmotša seo se diregilego le ka fao bana ba sekolo sa gagwe ba mo thušitšego ka gona.

Yena o ile a tšhoga kudu ge a lemoga gore o nyakile go hlokofala le gore o hlakodišitswe ke bana bao yena a bego a ba kganyetša.





Bana ba mphatho wa gagwe ba ile ba kwana go romela bana ba lesome go ya go mmona.

Bona ba ile ba ya ba swere maloba le dikarata tša go mo lakaletša mahlatse.

Ba ile ba kgopela morutiši wa bona mmaSekepe go ba felegetša.

Nakedi o ile a makala kudu ge a ba bona ka ge a be a sa gopole gore ba ka tla go mmona.

O be a sa tsebe gore a reng go bona  
gomme a dulela go lla a sa fetše.

Go tla ga bona le mmaSekepe go tla go  
mo thekga go be go mo kweša bohloko.

Mma Sekepe o ile a mo kgothatša le go  
mmotša gore a lebale tša morago.

Le gore bona ka moka ba thabišwa feela  
ke gore o tšwile kotsing.

Gomme ba ka leboga kudu ge ba ka bona  
mekgwa ya gagwe e fetogile a kgona go  
phedišana le batho.





Bona ba rile ba sa le ka fao gwa fihla  
mmagwe le yena a ttile go mmona.

Le yena o ile a šikinyega maikutlo ge a ba  
bona gomme le yena a thibulla sello.

Mma Sekepe o tšere nako ye telele a leka  
go mo homotša.

MmaNakedi o rile go homola a leboga bana  
le mmaSekepe ge ba ttile go bona Nakedi.

Gomme a ba botša gore go tla ga bona go  
ba rutile se sengwe.

O ile a fetša ka go kgopela MmaSekepe  
tshwarelo ka mantšu ao a ilego a mmotša  
ona kua sekolong.

Nakedi o ile go foleta ruri a lokollwa  
sepetlele gomme a boela gae.

Ka letšatši leo a fihlilego gae ka lona bana  
ba mphatho wa gagwe ba ile ba tla go  
mo gahlanetša.

Gomme yena o be a gagabiša mahlo a  
swaba le go ba lebelela.

O be a fela pelo ya gore a ye sekolong  
gore a kgopele bana le barutiši tshwarelo.

Bošego bjo o ile a ba a lora a le sekolong  
a roloka le bana ba bangwe ba thabile.






Letšatši leo le latelago Nakedi o tsogile e  
sa le kapela gomme a leba sekolong.

O rile go fihla sekolong a kgopela hlogo ya  
sekolo gore a bitše bana ba sekolo ka moka.

Yena o ile a ba kgopela tebalelo ka mekgwa  
le dipolelo tša gagwe tše dibe sekolong.

Hlogo ya sekolo o ile a leboga ge Nakedi  
a fetogile gomme a itshola ka diphošo  
tša gagwe.



Batswadi ba gagwe le bona ba ile ba tla sekolong go leboga bana bao ba thušitšego Nakedi tseleng.

MmaNakedi o ile a ba a ntšha diranta tše sekete a re ke ya go ba leboga.

Bašimane bona ba ile ba gana tšhelete yeo.

Bare bona ba be ba thuša Nakedi feela, ba be ba sa šomele tšhelete.

Gomme ba leboga feela ge Nakedi le mmagwe ba kgonne go fetoga.

# **TUMELELO**

**E ngwadilweke**

Pitsi Ragoasha

**Moswantši**

Heidel Dedeckind

**Molekodi 1**

Pandelani Claudine Rambau

**Molekodi 2**

Isabel Seakamela

**Molekodi 3**

Irene Masemola

**Mohlami**

PixelPing Design



ISBN 978-1-920702-27-4



basic education

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



NATIONAL  
READING  
COALITION

• NATIONAL  
• EDUCATION  
COLLABORATION  
• TRUST